Javindo

Javindo	
Klassifisering:	Kreolspråk Nederlandske kreolspråk
Bruk	
Utdøydd:	Truleg utdøydd, kanskje «nokre få» talarar (2007)[1]
Språkkodar	
ISO 639-3:	jvd

Javindo, òg kjend under det meir nedsetjande namnet **krontjong**, var eit kreolspråk som vart brukt på øya Java i Indonesia. Namnet til språket er eit teleskopord, samansett av *Java* og det nederlandske ordet *indo* som viser til ein person med både indonesiske og nederlandske forfedrar. Javindo var relatert til petjo, men grammatikken i javindo var basert på javansk.

Kjelder

1. Ethnologue (http://www.ethnologue.com/language/jvd)

- *Denne artikkelen bygger på «Javindo» frå Wikipedia på bokmål, den 1. desember 2015.*

Litteratur

- De Gruiter, Miel (1994). «Javindo, a contact language in pre-war Semarang». I Peter Bakker & Maarten Mous. *Mixed Languages: 15 Case Studies in Language Intertwining*. Amsterdam: IFOTT. s. 151–159.

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Javindo&oldid=2757927»

Denne sida vart sist endra den 2. desember 2015 kl. 14:50.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.